نامەیەک بۆ دوو هاوڕێ

دەربارەی ئیختلافو پێکهێنانی فراکسیۆن
لە ناو حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عیراقدا

هاوری‌یان ئازیزم ئاسو غریب و بەمو علی

بەسلاویکی گەرم و ئارەزووی لەش ساغی‌تان،

نامەی بەرواری ١٤-٦-١٩٩٦ی ئیوەم دەربارەی ئیختلافاتە دەروونی‌یەکانی حیزبی کومونیستی کریکاری‌ی عیراق بەدەست گەیشت. سوپاستان دەکەم بو ئەو لوتفەی دەرتانبریوە و بو ئەوەی رای منتان پرسیووە .لەگەل ئەمەشدا هاوری‌یان، نامەکەی ئیوەلەزور رووەوەجیگای داخە .لە هەل و مەرجیکدا کە بو یەکەمین جار لەهەموو میژووی ناوچەکەدا حیزبیکی کومونیستی کریکاری بەم بیر وباوەرەرادیکالانەوە سەری هەلداوە و ئیحتیکاری حیزبە میللی وکونەپەرستەکانی لە سەرجەوی سیاسی لانی کەم کوردستان شکاندووە، لە هەلومەرجیکدا کە تیکرای کونەپەرستی لە ناوچەکەدا ئیمەیان بە دوژمنی هاوبەشی خویان داناوە، لە هەلومەرجیکدا کە ئەوزاعی عیراق و ئەوزاعی جیهانی هەلیکی پر بایەخ و بی شک کەم ماوەی بو دەخالەتی چارەنووس‌سازانەی ئیمە هیناوەتەکایەوە، زور جیگای داخە کە ئیمە نەتوانین وەکو ریزیکی یەکگرتوو و بەگور و یەکپارچە دەرکەوین. زور جیگای داخە ئەگەر ناچاربین تەنانەت

یەک روژ خەریکی ناکوکی‌یە داخلی‌یەکانی خومان بین. زور جیگای داخەئەگەر جاریکی تر نیشان بدریت کە کومونیستەکان پسپوری خوخورین ئەویش لە ناسکترین ساتەکاندا. ئیمە دەبی لەم دەرفەتە بچووکە میژووییەدا کە بەریکەوت بو ئیمە لە عیراق و کوردستاندا رەخساوە کاریکی گرنگ بە سەرئەنجام بگەیە نین. ئەم هەلە بو ئیمە دووبارە نابیتەوە. ئەگەر ئەم دەرفەتە لە کیس خومان بدەین نابەخشریین .هاوری‌یانی ئازیزم، بە دەرلەوەی کەریشەی ئەم ئیختیلافاتانە لە کوی‌یە، لەسەرچی‌یە، ئیوە لە سەرحەقن یان نا، ئایا کەمتەرخەمی یەک(تقصیریک (هەیەوکەمتەرخەم(مقصر)کی‌یە و....هتد، بو ئیمەکە لیرە و دوورلە مەیدان وبەدەستی بە ستراوەوە، بە شوروشەوقەوە چاومان بریوەتە هەلسوورانی ئیوە، ئەم رووداوە لەقولایی دلەوە جیگای داخە .من مەبەستم یەکگرتوویی ویەکیتی بە هەرقیمەتیک و پەردەپوش کردنی ئیختلافاتە جدی‌یە سیاسی‌یەکان نی‌یە. ئەگەر هەلویستی هەلەهەیەدەبی راست کرینەوە، شیوازەنا دروستەکان دەبی راست کرینەوە و ئەمەهەرگیز بەبی گفتوگو و مشتومر و خەبات لەدەرونی حیزبە کومونیستی‌یەکاندا ئیمکانی نی‌یە، بەلام کەسیک کە بە تایبەت قسە لە نەبوونی سوننەتی کومونیستی دەکات، دەبی بزانی کە یەکیک لە سوننەتە گرنگ و فەراموش کراوەکانی کومونیزمی مارکس ولینین، سوننەتی گفتوگوی ئازاد وسیاسی‌یە لە جەرگەی خەباتیکی هاوبەش و پراکتیکیکی یەکگرتووانەی کومونیستدا. بەداخەوە ئەو تەسویرەی کە نامەکەی ئیوە دەیدات بە دەستەوە ئەمە نی یە .

هاوری‌یان، له چەند روژ بەر له ئیستاوه که نامەکەی ئیوەم بە دەست گەیشتووه هەموو فکرم مشغولی ئەوه بووه که وەلامی اصولی (مبدئی) من بە ئیوه دەبی چی بی. من لەم نامەیەدا نامەوی دیفاع لەهیچ کەس و ئورگانیک بکەم .زانیاری‌یەکانی (معلوماتی) ئیستای من له سەر ناوەروک و پیشینەی ئیختلافاتەکان لەوه کەمترە که ئیمکانی دەخالەتیکی بەو جورەم پی‌بدات. چەند فاکتەریک دەخالەت له ناوەروکی قسەوباسەکان بو من دژواردەکات :

1. ئیوه باس له ئیختیلافیکی سیاسی له گەل رابەرایەتی و ریبازی (خط مشی (حیزبی عیراق دەکەن کەوا دیارە ئەوەندەپەرەی سندووه که بەقسەی ئیوه حیزبی قوتبی کردووەتەوە و یەکپارچەیی حیزبی خستووەتە ژیر پرسیارەوه. بەلام من تەنانەت یەک دیریکم له بارەی ناوەروکی ئەم ئیختلافه سیاسی یه، ئەومەسەلانەی ئیختیلافیان له سەرە، پیشنەیان، قوناغەکانی پیشتری ئەم ئیختیلافانە، بوچوونە اثباتی‌یەکانی ئیوه، پلاتفورمی سیاسی ئیوه و ئەلتەرنەتیفی ئیوه وە نەبینیووه. پیم وانی‌یە مەسەلەکە تەنها بی‌خەبە ری من بیت. ئەو هاوری‌یانەی مەکتەبی سیاسی عیراقیش که من تەماسم هەبووەلەگەلیاندا هیچ اسنادیکیان نەبینییووه. هەموو مەسەلەکە زور کوت‌وپر و بی‌پیشینه دیتەبەرچاو. نامەکەی ئیوه لەگەل وەزعیکدا دەهاتەوه که تیایدا خەتیکی سیاسی پیناسه کراو، بە پلاتفورم و ئەسنادی نووسراو، بریارنامه و قەراری سیاسی و عەمەلی، سیاسەتە بەدیلەکانی و...هتدەوه، پاش چەندین مانگ قسەوباس و مشت‌ومر لەگەل رابەری و خەتی رەسمی له کەناله حیزبی یەکانەوه، ئیستا بریاری‌داوه فراکسیون پیک بهینی. ئەگەر ئەم مشت‌ومر و

قسەوباسانە رووی بدایە، ئەو کاتە هەر کەسیک که داوای رادەبرین و قەزاوەتیان لی‌ی کردبایە، چ من و چ هەر هاوری‌یەکی ئەندامی حیزبی کومونیستی کریکاریی عیراق که ئیوه بانگەوازتان دەکرد، دەبی بە پی‌ی منطق سەیری ئەم ئەسنادانە بکات و بریاری خوی بدات .ئەگەر ئەم ئەسنادانه هەن، زور خوشحال دەبم ئەگەر بو منیشی بنیرن بو ئەوەی پیشینەی باسەکە تی بکەم. ئەگەریش ئەم ئەسنادانە و ئەم پیشینه نووسراوەی ئختلافاتەکان وجودی نی‌یە، ئەو کاتە پرسیاری من و هەر ئەندامیکی ئەم حیزبە ئەوه دەبوو که بوچی بەر له برینی ئەم قوناغانە، ئختیلافاتەکان بەم شیوە توندوتیژە و لەم ئاستە بەرزەدا تەرح دەکرین .

2. بە هەمان شیوه کومەلیک إتهامی تشکیلاتی قورستان داوەتە پال رابەرایەتی، وەک سەر کوتی مخالفین، بوروکراتیزم، تکریمی تەئییدکەرەکانی خوی، تەزویری واقعییەتی حیزبی، پیلانگیری و دیفاع کردن له موقعیەتی خو بە هەر قیمەتیک بووه .له بارەی ئەم ئیتهامانەوه دواتر چەند خالیکی تر باس دەکەم. بەلام هەر لیرەدا پرسیاری من و هەر چاودیریکی ئوبژەکتي ی تر ئەوەیە که کام بەلگە هەیە که دەلالەت له جوری بی ئصولی‌یە تەشکیلاتی‌یەکان دەکات؟ ئەم بەلگە و وثیقە و نموونانە پیشتر له چ کەنالیکی تەشکیلاتی‌یەوە مەترەح کراون؟ ئیوه چ شکایەتیکتان کردووه و وەلامی رابەرایەتی بەم شکایەتانە چی بووه؟ ئەم إتهامانه لەکام مەرجەعی تەشکیلاتی‌دا مەترەح کراوه؟ ئەگەر ئەم بەلگە و شکایەتانە وجودیان هەیە، هەر چاودیریک که بانگەواز دەکریت بو رادەربرین، دەبی لی‌ی ئاگادار بیتەوه. وە ئەگەر وانی‌یە، ئەو کاتە پرسیار

ئەوەیە کە ئایا لە حیزبیکی واقعی‌دا، لە حیزبیکی جدی‌دا، نابی سەرەتا ئەم قوناغانە تی بپەرینری؟ ئایا بەرلەوەی تاوانیکی عەلەنی بدریتە پال کەسیک نابی سەرەتا هەول بدریت بو ئەوەی لە مەرجەعیکی مشروعی تەکشیلاتی‌دا ئیسپات بکریت؟ رابەرایەتی حیزب و کومیتەکانی رابەری حیزب لە ئاستە جیاجیاکان‌دا، کە خودی ئیوە هاوری‌یان ئەندامن تیایاندا، بە شکایەتە رەسمی و نوسراوەکانی ئیوە چ وەلامیکیان داوەتەوە کە لە روانگەی ئیوەوە وەلامدەرەوە نەبووە؟

3. ئیوە داواتان لەمن کردووە رای خوم بدەم. تەنانەت لەو پەری موحیببەتەوە ووتوتانە کە رەنگە رای من لای ئیوە سەنگی هەبیت. بەلام ئایا بە واقعی لە روانگەی ئیوەوە بو ئەم کارە درەنگ نیە؟ کەسیک‌تان بانگ کردووە بو داوەری، بەلام وەختیک ئاگادارتان کردووەتە وە کە محاکەمەکە کوتایی پی هاتووە، حوکمەکە دەرکراوە و تەنانەت جی‌بەجی کراوە و هەموو بریاری خویان داوە، تاوان باریان بردووە و، هەموو رویشتوون. من دەتوانم چ شتیک بخەمە سەر ئەم باسە لە کاتیک‌دا کە هەر ئیستا لە پیشگا(بارەگا)ی ئیوەدا تاوانی رابەرایە تی حیزب یەکلا کراوەتەوە و نەتەنها کارکردی رابردووی، بەلکو نییەت و هەلسوکەوتی داهاتوویشی (وەک رەفتاری لە کونگرەی داهاتوودا) محکوم کراوە. لەمەش واوەتر، تەنانەت چارەنووس (تکلیف)ی لایەنگرانی ئیستا و داهاتوی رابەرایەتیش دیاری کراوە: دەلین «جگە لە کەسانیکی کەم کە مەبەستی تایبەتی‌یان هەیە ئیتر هیچ کەسیک متمانەی بە رابەرایەتی نی‌یە»، «پشتیوانی ئیوە (واتە من) لەوان بەبی چارەسەرکردنی

گرفتە دەروونی‌یەکان پرسیار و بی بروابییەکان زیاتر دەکات». ئەمە قالبیکی زور تەنگ و بەر تەسک بو رادەربرین پیک دەهینی. چون دەکری دەخالەت بکەی کاتی لە روانگەی لایەکەوە، موافق بوون لەگەل لایەکەی تر هەر لە پیشادا رەت کراوەتەوە و بە نیشانەی نییەت پیسی و بی‌خەبەری لە قەلەم دراوە؟

بەهەر حال هەر وەک ووتم من لیرەدا مەبەستم دیفاع کردن لە شەخص و ئورگان و بوچوون و سیاسەتیکی تایبەت نی‌یە، چونکە نە ئاگاداری ئەو باسانەم کە مشتومریان لەسەرە و نە بوچوونی هەردوولا دەربارەیان دەزانم. ئومیدەوارم هەرچی زوتر ئەسنادی ئەم قسەو باسانە بە من و هاوری‌یانی ئیرەش بگات تا بەلکو بتوانین دەخالەتیکی راستەوخوترمان لەم قسەوباسانەدا هەبیت. ریگام پی‌بدەن لیرەدا چەند خالیک سەبارەت بە چوارچیوەی گشتی مەسەلەکە و ئەو ئصولانە بلیم کە دەبی لەم نیوەدا تأکیدی لە سەر بکریت .

١ -ئیوە دەلین لە حیزبی ئیمەدا ناکوکی‌یەکە لە نیوان تیوری بەرنامە و تیوری تەشکیلاتە. دەلین مەسەلەکە لەسەر دووری نیوان تیوری کومونیستی حیزب و پراتیکی ووردە بورژوازیانەی ئەوە. خوینەر ئەو چاوەروانی‌یەی هەیە کە لەسەر ئەم بناغەیە شیکردنەوەیەک لە سەر هویە میژوویی، سیاسی، کومەلایەتی و مادی‌یەکانی ئەم دووری یەیی نیوان تیوری و پراتیک ببیستی. بەلام ئەنجامگیریەکەی ئیوە هەموو مەسەلەکە گری دەدات بە کومەلە کەسانیکەوە کە پی«لەسەر ئەم پراتیکە» دائەگرن. مەسەلەکە لەسەر رابەرایەتی‌یە. بە بروای من هەم لە نیوان تئوری و هەم پراتیکی ئیمەدا کەلینیکی

واقعی هەیە، بەلام گومانم لەوەدا هەیە بکری تقصیری گرفتیکی میژوویی-کومەلایەتی بەم جورە، کە لە راستی‌دا نەبوونی لەم قوناغەی بزووتنەوەکەی ئیمەدا جیگای سەر سوورمان دەبوو، بکریتە ئەستوی چەند کەسیک لە هاوری‌یان. پاشان ئەم رابەرایەتی‌یەکی‌یە؟

ئایا مەبەست مەکتەبی سیاسی‌یە؟ کومیتەی مەرکەزی‌یە؟ کومیتەی رابەری ریکخراوی کوردستانە؟ کومیتەی سلیمانی‌یە؟ خودی ئیوە هاوری‌یان وە بی‌گومان هاوری‌یانیکی زورتر لە نیو ئەوکەسانەی کە هاوبیری ئیوەن ئەندامی ئەم کومیتانەن. ئەو شیکردنەوەیەی کە گرفتەکە لە ئەشخاصەکان‌دا دەبینیتەوە، ئەرکیتی کە پەنجە بخاتە سەرهەوییەتی شەخصەکانیش. لە دریژەی کام رەوەنددا معلوم بوو کە دەبی لەم هەموو دەیان کەسە بی ئومید بی. چون معلوم بوو کە تاک‌تاکی ئەمانە لە سوننەتە ووردە بورژوازی‌یەکان دیفاع دەکەن؟ بەشیک لەم هاوری‌یانەی رابەرایەتی تا ئەو جیگایەی کە من دەزانم تازە ئەمرو خەریکن بو یەکەمین جار لە بوچوون و إختلافاتەکانی ئیوە ئاگادار دەبنەوە. حیزب هیشتا لە سەرەتای کاری دایە. کومیتەی مەرکەزی تەنها چەند دانیشتنیکی دیاریکراوی بەستووە و تازە خەریکە وەک یەکەیەکی(واحیدیکی) حیزبی شکل بە خوی دەدات، ئیستا چون پی داگرتنی یەک‌یەکی ئەندامانی لە سەر پراتیکی ووردە بورژوازی ئاشکرا بووە و ئیسپات بووە؟ دەرکردنی ئەم نتیجە گیری‌یە بەم مەودای شمولە هەمەگیرەوە، بو من دژوارە .

٢ -ئەو إتهامە تەشکیلاتی‌یانەی کە دەیدەنە پال «رابەرایەتی» (سەرکوت گەری و شتی تر)، إتهاماتیکی قورسە، سەرکوتگەری و

کەلک وەرگرتن لە ئامرازە تەشکیلاتی‌یەکان لە دژی مخالفینی سیاسی، لە سوننەتی ئیمەدا رەتکراوەتەوە و مەحکوم کراوە. کەسیک ئەمە أسلوبی بیت جیگای لە بزوتنەوەی ئیمەدا نابیتەوە . بەلام ریک لەبەر ئەم هویە هیچ کەسیک ناتوانی ئاوا بە ئاسانی و لامبالاتانە إتهاماتیکی بەم جورە بداتە پال هاوری‌یانی حیزبی، چ لە سەرەوە و چ لە خوارەوەی تەشکیلات. کەس ناتوانی هەلەی بەم جورە، بەبی ئەوەی پیش تر لە مرجعیکی رەسمی تەکشیلاتی‌دا ئیسپات کرابی بە ئاشکرا بداتە پال کەسیک. ئیمە لە بەرنامەمان‌دا، کە ئیوەش بە دروستی دەتانەوی پراتیکمان جووت بی لەگەلیدا، ئیفترا(تومەت)، وواتە هەلبەستنی ئیتهامیک کە بە رەسمی ئسپات نەکرابی، مان ممنوع کردوە. ئیمە دەمانەوی ئەم مافانە بو هەموو خەلکی زەمانەت بکەین .وەرن با لەپیش‌دا لە حیزبی خومان‌دا کاری پی بکەین. نامەکەی خوتان جاریکی تر بخویننەوە. رەنگە لە روانگەی ئیوەوە نسبەت دانی ئەم کارانە بە رابەرایەتی حیزب (کە هەویەتەکەی‌تان دیاری نەکردووە و بی شک هەمووان دەگریتەوە (ئینسافانە و واقعی بیت. بەلام هاوری‌یانی ئازیزم، معیاری ئیمە ئسپات کردنی تاوان‌نی‌یە لە پیشگای مدعی‌دا. ئیمە حیزبیکی سیاسی جدین، یان بریارە وابین. بەر لە خستنە سەرکاغەزی یەک لەسەدی ئەم إتهامانە بە هەر ئەندامیکی حیزب، چ جای ئەوەی بە رابەرایەتی‌یەکەی، دەبی راستی و دروستیان لە مەرجەعیکی رەسمی و خاوەن صلاحییەتی تەشکیلاتیدا ئیسپات کرابی. ئایا واکراوە؟بو من ئەمە قورسترین لایەنی مەسەلەکانی ئەخیر و نامەکەی ئیوەیە. ئیختلافاتی سیاسی نە تەنها شتیکی ترسناک نی‌یە، بەلکو زور إیجابی و بنیاتنەرە. بەو مەرجەی سیاسی بیت و بە سیاسی

بمینیتەوە و لە نیوان کومەلیک ئینسانی سیاسیدا لە ئارادابیت. ریگا بدەن سرنجتان بو لایەنیکی تری ئەم مەسەلەیە رابکیشم. ئەم إتهامانە نە تەنها قورسن، بەلکو بە شیوەیەکی سەرسورهینەر ئاشنان. هاوری‌یانی ئازیز، ئەوە صودفە نی‌یە کە لە هەر بەرامبەرکی و کیشمەکیشیکی بالە کاندا لە حیزبە چەپەکاندا، بە دریژایی دەیان سال، ئیتهامی «سەرکوتی مخالفین و پیادەکردنی دیکتاتوری » دراوەتە پال رابەرایەتی ئەم ریکخراوانە. ئەم إتهامانەی بورژوازی و غەرب چ پیش جەنگی سارد و چ بەتایبەت لە ماوەی جەنگی سارددا بە تایبەتی بو حیزبە چەپ و کومونیستەکانیان هەلبەستبوو. لە هەندی حالەتدا رەنگە ئەم إتهامانە راست بووبی. بەلام ئەمە هوی رەواج پەیداکردنیان نی‌یە. ئەمە تسویریکە کە بورژوازی(راست) خەلکی پی لە چەپ دەترسینی. ئەمە یەکیکە لە چەکە گرنکەکان لە ئەمباری دژی کومونیستی بورژوازی‌دا. لیم ببورن ئەگەر موسبەقەن نسبەت بەو هاوری‌یانەی کە لەگەل دەربرینی إختلافی بوچوونی خویان لەگەل "رابەرایەتی "و "سەرەوە"دا دەستبەجی دەست بو ئەم ووشە ئاشنا و ئالودانە دەبەن و دەی‌هاویژنە هاوری‌کانیان هەست بە لایەنگری ناکەم. موتابەعەی ئەخبارەکان بکەن، بزانن سەروکی حیزبی محافظین و حیزبی کریکارانی ئەنگلترا چ لەگەل مخالفەکانیان‌دا دەکەن و چ صلاحییەتیکی فراوانیان بو داسەپاندنی بوچوون و سیاسەتەکانیان یان دەرکردنی ئەندام و کادر و ئەندامی ناوەندی حیزبەکەیان هەیە. بروانن تصفیە و سەرکوتی مخالفان لە حیزبە لیبرال و سوسیال دیموکراتەکانی ئەوروپادا لە چ ئەبعادیک و بە چ ئاسانی‌یەک و مشروعییەتیک دەبریتە پیشەوە . سەیری صلاحییەتەکانی سەروکی ئەم حیزبانە بکەن لە سەندنەوەی

ئازادی رادەربرینی معاونەکانی خویان، هەر لە هەمان ناوچەی دەورو بەری خوتان سەیرکەن جەنابی طالەبانی چ صلاحییەتیکی نووسراو (مدون) و نەنووسراوی هەیە و لە دەروونی یەکیتی نیشتیمانی‌دا چ دەکات. ئەگەر بریار بی بە واقعی بە شوین سەرکوتگەر و دیکتاتور و سوننەتی سەرکوتی مخالفین‌دا بگەریین لە حیزبی کومونیستی کریکاریی عیراقەوە دەستی پی ناکەن. من لە زەبتورەبت(ظوابط)ەکانی حیزبی کومونیستی کریکاریی عیراق ئاگادارنیم. بەلام ئەگەر لە حیزبی کومونیستی کریکاریی ئیراندا کەسیک بە تایبەتی ئەم إتهامە ناسراوانە بەر لە تەرح کردنی رەسمی و ئیسپات کردنی لە مرجعیکی خاوەن صلاحیەتی حیزبی‌دا، بداتە پال هاوری‌یان و کومیتە تەشکیلاتی‌یەکان، ئەوا بە توندی دەکەویتە بەر رەخنە و دەبی لی‌یان پاشگەز ببیتەوە و داوای لی‌بوردن بکات .

هاوری‌یان، ئەگەر ئختلافاتی ئیوە لەگەل «رابەرایەتی»دا، ئختلافیکی سیاسی‌یە، ئەوە بە سیاسی بیهیلنەوە. هینانی ئەم ئختلافانە بو ناو بعدی تشکیلاتی نە پیویستە و نە بە کەلک. گومانم لەوەدا نی‌یە کە لە کیشمەکیشیکی بەم جورەدا گەلیک هەلەی تەشکیلاتی، بی‌گومان لە هەر دوو لاوە روو دەدات و دەبی دواتر تحقیقی لی بکریت. بەلام کیش کردنی باسەکە بو ناو ئیتهاماتی لە چەشنی ئەوانەی سەرەوە و سیستم دروست کردن لی‌یان(بە سیستماتیک لە قەلەم دانیان) نەتەنها خوی لە خوی‌دا لاوازە و وەلامدەرەوە نی‌یە، بەلکو ئەو ئیختیلافە سیاسی‌یە گرنگ ترە و محتەوایی ترەی کە ئیوە دەلین هەتانە دەخاتە ژیر سیبەری خویەوە. بوچی حەتمەن دەبی‌لایەنی بەرامبەری باسەکەی ئیوە بی ئصول و دیکتاتور نیشان بدریت بو

ئەوەی قسەی ئیوە لایەنگر بو خوی پەیدا بکات، بوچی پشت بە توانای باسی سیاسی‌تان نابەستن؟ ئەمە وەکو قانوونیکی خەباتی سیاسی لە من قبول بکەن: هیچ کەسیک لە مەوقعییەتی مظلومی‌یەوە نابیتە رابەری کەس. کەسیک ناتوانیت خوی لە رووی سیاسی‌یەوە بەهیز بکات کە لە هەمان کات‌دا خەریکە زەعیف بوون و ژیر چەپوکەیی و مظلوم بوون و لەشکان‌هاتنی خوی و مطلق بوونی دەسەلاتی لایەنی بەرامبەری تەبلغ دەکات. پیکهینانی رابەرایەتی‌یەکی بەدیل، کە وادیارە ئامانجی ئیوەیە، تەنها لە ریگای خستنەروو و داوەری کردن لەسەر بوچوونەکانتان ئیمکانی هەیە .

من وەکو هەر ئەندامیکی جدی حیزبیکی کومونیستی کریکاری شەرافەت و ئصولیەتی هاوری‌یانی حیزبی و ئورگانەکانی رابەری حیزبەکەم بە ئەصل دەزانم. تەنها بە تەرح کردنی شکات وە یان ئیتهام دانە پال رابەرایەتی پشتی خالی ناکەم و متمانەم بەو لەدەست نادەم. تاوان دەبی ئیسپات بکریت. بە بروای من هەر ئەندامیکی حیزب و وەکو بەلگەنەویستیکیش هەر ئورگانیکی رابەری حیزبی تا پیچەوانەی ئەوە ئیسپات نەکرابی، موعتەبەر و محتەرەم و مشروعە. ئەمە ئیعتمادیکی کویرانە و شکلی نی‌یە. ئەمە بەمانای خوشباوەری بە ئەفراد وەیان بینینی حیزب و رابەری نی‌یە بە جوریک کە هەلە هەلناگرن. ئەمە پرەنسیپیکی گرنگی کومەلایەتی و سیاسی‌یە. یەکەم، ئەصل لەسەر بەرائەتە، وە ئەگەر من ئەمە بو متهم کراوەکان بە تاوانی جنائی بە معتبر دەزانم، بدیهی‌یەکە بو هاوری‌یانی کومونیستی خوشم، چ جای کەسانیک کە رابەرایەتی حیزبیان لە ئەستویە، بە معتبر دەزانم .دووەم، من وەکو ئەندامیکی

حیزبی کومونیستی کریکاری، بزووتنەوە و حیزب و رابەرانی خوم بە خورایی بە دەست نەهیناوە تا بە خورایی لە دەستیان بدەم. من پیم ناوەتە ناو ئەم حیزبەوە تا بتوانم لە پال ئەوان بم و ئیحترام و ئیعتباریان بو دادەنیم و سروشتی‌یەکە تا پیچەوانەی ئەمە ئیسپات نەکرابی، لەپال ئەوان لا ناچم. بەهرەمەند بوون لە متمانەی ئەندامان(تاکاتیک کە کەسیک ناحەق بوونی ئەوی ئیسپات نەکردبی) حەقی رابەرایەتی حیزبیکی کومونیستە. رابەرایەتی ئیستای حیزبی عیراق ئەم مافەی هەیە، ئیوەش ئەگەر روژیک بو رابەرایەتی ئەم حیزبە هەلبژیردرین ئەم مافەتان هەیە. قسە لەسەر ئەشخاص و ئەفراد و تەنانەت سیاسەتەکان نی‌یە، بەلکو لەسەر ئیعتباری پوستی رابەرایەتی‌یە لە حیزبیک‌دا کە لە سەختترین هەلومەرجدا لە پیناو ئازادی و یەکسانی خەبات دەکات .

٣ -پیک هینانی فراکسیون لە سوننەتی ئیمەدا نەکفرە و نە تاپو(قەدەغە)یە. بەلام ئەگەر کەسیک ئەمرو لە حیزبی کومونیستی کریکاریی ئیران‌دا بییەوی فراکسیونیک رابگەیەنی وەکو سکرتیری کومیتەی ناوەندی ئەم حیزبە لانی کەم ئەم خالانەی خوارەوە بە ئەو دەلیم :

پلاتفورمی سیاسی- بەرنامەیی بەدیلتانم بدەنی

-ناوی راگەیەنەران و قسەکەرانی ئەصلی فراکسیونم بدەنی .

-لەبەر ئەوەی کە لەبەرامبەر خەتی رەسمی‌دا فراکسیون پیک دەهینن، پیویستە بە رەسمی بەکتبی (تحریری) تأکید لە سەر دیفاع کردنتان لە إنظباط و موازینە تەشکیلاتی‌یەکانی حیزب، قبول کردنی قانوونی بوونی کەنالە رەسمی‌یەکانی حیزب بو تەرحی بوچوون و

إختلافاتەکان، قبول کردنی مشروعییەتی پەسەند کراوەکانی کومیتە حیزبی‌یەکان، قبول کردنی مشروعییەتی رابەرایەتی و ئورگانە حزبی‌یەکان، بکەن. پیک هینانی فراکسیون نەتەنها بە مانای دەرچون لە إنظباط و موازینی حیزب نی‌یە بەلکو تەئکیدیکی زیاتر لەسەر وەفاداری پییان پیویست دەکات .

-زورینە (أکثریت)یش لەبەرامبەردا مافی ئەوەی هەیە کە لە بەرامبەر ئیوەدا وەکو فراکسیونیکی ریکخراو دەربکەویت .

وە بە وینەی ئەندامیکی حیزب دەپرسم :

ــ بوچی فراکسیون؟ بوچی لەموازینە روتینی‌یەکان و قسە و باس و بریاردان لە حیزبدا بو خستنەرووی سیاسەت و بوچوونە پیشنیارەی‌یەکانتان کەلک وەرناگرن؟ بوچی بوچوونەکانی ئیوەش ناتوانی وەکو بوچوونی هەر کەسیکی تر لە خودی ئەو کومیتانەدا کە ئەندامن تیایدا تەرح بکریت و بدریتە بەر باس و بخریتە دەنگدانەوە؟

-پیکهینانی فراکسیونەکەتان چون حیزب بە هیزتر دەکات؟

-ئەو ئەسنادانەی کە تیایدا جیاوازی و سیاسەتەکان و تەرحە بدیلەکانی ئیوە بەیان کراوە کامانەن؟

٤ -هاوری یان، هە روەک پیشتر ووتم، رادەربرین لەسە ر ناوەروکی باسەکانی ئیوە پیویستی بەوە هەیە کە ئەسنادەکانتان بگاتە دەستمان. ئومیدەوارم ئەم ئەسنادانە هەر چی زووتر بە دەستم بگات. سەبارەت بە گەلیک لایەن، لەوانە سەبارەت بە بە شیک لە و خالانەی کە بیستوومەقسەتان هەیە لە سەری منیش

قسەمهەیە. کومەلیک ئە رکی خەتەر کەوتووە تە ئەستومان و راستی‌یەکەی ئەوەیە کە گەلیک خالی لاوازمان هەیە. هاوبیری لە سەریان، قسەوباس و مشتومر و هات وهاوار لە سەریان، مەرجی پیویستی چوونە پیشی ئیمەیە و لە سوننەتی‌ی ئیمە دا هیچ کاریک مشروع تر و پەسەند تر لەوە نی‌یە کە بوچوونت هەبیت و بوچوون بدەیت و مشتومر بکەیت. بەلام بریا لە بیرمان نەچیت کە لە دلی هەموو ئەم بوچوونە جیاوازانەدا، هیشتا هەموومان ئەندامی حیزبیکین کە دەبی روژ بە روژ بەهیزتر بیت و بەهیزتر دەرکەویت .

بریا ئیمکانی دیدار و قسەوباسی راستەوخوی دوور و دریژمان هەبووایە. بە ئومیدی دیدار. ئەملاوئەولاتان ماچ دەکەم و دەستتان دەگوشم .

منصور حکمت
٩٦/٦/٢٧

وەرگیرانی: سەعید ئەحمەد